






		Projekat: „Upoznajmo nacionalne manjine“	
Period implementacije	01.09.2018-31.03.2019. godine	Odgovorna organizaciona jedinica	Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odsjek za stratesko planiranje
Ukupna vrijednost projekta	21.514,13 KM	Naziv eksternih izvora finansiranja	- Evropska unija i Vijeće Evrope.
Budžet Grada	1.955,83 KM		
Eksterni izvori	19.558,30 KM		
Kratak opis projekta	<p>Projekat Grada Prijedora, „Upoznajmo nacionalne manjine“, koji se sprovodi u sklopu projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“, a u okviru zajedničkog programa EU/VE „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku.</p> <p>„Upoznajmo nacionalne manjine“, ima za cilj da upaprijedi položaj četiri nacionalne manjine u Gradu Prijedoru koje imaju registrovana Udruženja (Česi, Ukrajinci, Romi i Slovenci). Vrijednost projekta je 11.000,00 evra, od čega Grad Prijedor učestvuje sa 1.000,00 evra. Unapređenje položaja nacionalnih manjina u Gradu Prijedoru kao i upoznavanje građanstva i sa nacionalnim manjinama koje žive na ovom prostoru, su glavni ciljevi projekta. Projekat sadrži niz aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Izrada priručnika “Upoznajmo se”. U saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske, izradiće se 200 priručnika pod nazivom “Upoznajmo se”, na osnovu kojih će se učenici osmih razreda u 12 osnovnih škola upoznati sa pojmom i stanjem nacionalnih manjina u BiH, -Izrada publikacije o prijedorskim nacionalnim manjinama, -Izrada dokumentarnog filma o prijedorskim nacionalnim manjinama, -Nabavka literature za brzo učenje maternjih jezika nacionalnih manjina, -Nabavka određenih knjižnih izdanja na maternjem jeziku nacionalne manjine, -Organizovanje manifestacije pod nazivom “Upoznajmo nacionalne manjine” koja bi obuhvatila nekoliko podaktivnosti kao što je: <ul style="list-style-type: none"> - organizacija takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina u BiH na nivou osmih razreda osnovnih škola, - predstavljanje lokalnih udruženja nacionalnih manjina svim učesnicima na manifestaciji, - priprema scenskih nastupa i panoa sa rekvizitima od strane učenika osnovnih škola na temu nacionalne manjine, - prezentacija nacionalnih kuhinja nacionalnih manjina, - prezentacija publikacije I dokumentarnog filma o loklanim nacionalnim manjinama u Prijedoru. -Organizovanje studijske posjete u Prnjavor i Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske za sve učesnike takmičenja, učenike osmih razreda Osnovnih škola sa područja Grada Prijedora. 		
Partneri na projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Grad Prijedor, - Vijeće Evrope, - Evropska unija, - Udruženje Ukrajinaca „Kozak“, - Udruženje Slovenaca „Lipa“, - Udruženje Čeha „Česka beseda“, - Udruženje Roma, - Savez nacionalnih manjina Republike Srpske - 12 Osnovnih škola. <div style="text-align: center;">   <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey</p> <p>Funded by the European Union and the Council of Europe</p>  <p>EUROPEAN UNION</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>COUNCIL OF EUROPE</p>  <p>CONSEIL DE L'EUROPE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Implemented by the Council of Europe</p> </div> </div> </div>		

Оčekивани резултат	<p>Оčekивани резултати пројекта су:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nabavka literature za brzo učenje jezika nacionalnih manjina koje učestvuju u projektu, • Nabavka književnih djela na jezicima nacionalnih manjina, • Dokumentarni film o nacionalnim manjinama u Gradu Prijedoru, • Publikacija o nacionalnim manjinama u Gradu Prijedoru, • Priručnik „Upoznajmo se“ o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, • Takmičenje osnovnih škola – preko 300 učenika se upoznao sa nacionalnim manjinama.
---------------------------	---

		Пројекат: „Упознајмо националне мањине“		
Период имплементације	01.09.2018-31.03.2019. године	Одговорна организациона јединица	Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем	
Укупна вриједност пројекта	21.514,13 КМ	Назив екстерних извора финансирања	- Европска унија и Вијеће Европе.	
Буџет Града	1.955,83 КМ			
Екстерни извори	19.558,30 КМ			
Кратак опис пројекта	<p>Пројекат Града Приједора, „Упознајмо националне мањине“, који се спроводи у склопу пројекта „Јачање заштите националних мањина у Босни и Херцеговини“, а у оквиру заједничког програма ЕУ/ВЕ „Хоризонтал Фацилиту“ за Западни Балкан и Турску.</p> <p>„Упознајмо националне мањине“, има за циљ да упариједи положај четири националне мањине у Граду Приједору које имају регистрована Удружења (Чеси, Украјинци, Роми и Словенци). Вриједност пројекта је 11.000,00 евра, од чега Град Приједор учествује са 1.000,00 евра. Унапређење положаја националних мањина у Граду Приједору као и упознавање грађанства и са националним мањинама које живе на овом простору, су главни циљеви пројекта. Пројекат садржи низ активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Израда приручника “Упознајмо се”. У сарадњи са Савезом националних мањина Републике Српске, израдиће се 200 приручника под називом “ Упознајмо се”, на основу којих ће се ученици осмих разреда у 12 основних школа упознати са појмом и стањем националних мањина у БиХ, -Израда публикације о приједорским националним мањинама, -Израда документарног филма о приједорским националним мањинама, -Набавка литературе за брзо учење матерњих језика националних мањина, -Набавка одређених књижних издања на матерњем језику националне мањине, -Организовање манифестације под називом “ Упознајмо националне мањине “ која би обухватила неколико подактивности као што је: <ul style="list-style-type: none"> - организација такмичења о познавању националних мањина у БиХ на нивоу осмих разреда основних школа, - представљање локалних удружења националних мањина свим учесницима на манифестацији, - припрема сценских наступа и паноа са реквизитима од стране ученика основних школа на тему националне мањине, - презентација националних кухиња националних мањина, - презентација публикације И документарног филма о локалним националним мањинама у Приједору. -Организовање студијске посјете у Прњавор и Савезу националних мањина Републике Српске за све учеснике такмичења, ученике осмих разреда Основних школа са подручја Града Приједора. 			
Партнери на пројекту	<ul style="list-style-type: none"> - Град Приједор, - Вијеће Европе, - Европска унија, - Удружење Украјинаца „Козак“, 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Удружење Словенаца „Липа“, - Удружење Чеха „Чешка беседа“, - Удружење Рома, - Савез националних мањина Републике Српске - 12 Основних школа. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey</p> <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Funded by the European Union and the Council of Europe</p>  <p style="font-size: 8px; margin: 0;">EUROPEAN UNION</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center; margin-left: 20px;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">COUNCIL OF EUROPE</p> <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Implemented by the Council of Europe</p>  <p style="font-size: 8px; margin: 0;">CONSEIL DE L'EUROPE</p> </div> </div>
Очекивани резултат	<p>Очекивани резултати пројекта су:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Набавка литературе за брзо учење језика националних мањина које учествују у пројекту, • Набавка књижевних дјела на језицима националних мањина, • Документарни филм о националним мањинама у Граду Приједору, • Публикација о националним мањинама у Граду Приједору, • Приручник „Упознајмо се“ о националним мањинама у Босни и Херцеговини, • Такмичење основних школа – преко 300 ученика се упознало са националним мањинама.